

A/3/6/27.

K31/27

b

S.428 (1)

S.D.Sutu.

15.

0-1b History of the O.F.S. Hlubi.

1.

Mahlubi I

Bongata ba batho mehleng ena ba re bolella li lengata ka batho ba sechaba sena sa Mahlubi. Bo'nete ba litaba tseo ba re bolellang tsona ha bo fumanehi hobane ba ntse ba hanyetsana ba le bang. 'Na mongoli oa buku ena ke ile ka latella haholo hore ke fumane tsebo e hloe-kileng ea chaba sena e tsoe ke le e mong oa sona chaba seo.

Bao ke ileng ka 'na ka kopana le bona ka buisana le bona, ke hlokile ea ka 'noesang hore ke kholoe.

'Nete eo ke e fumanang ke eo le 'ne ke lumellanang le eona, ea hore mahlubi ene ele sena sechaba se matlae se seholo ho feta lichaba tse neng li hahile Natala mehleng ea boholo holo. Hona joale hona mona, ba bangata ba tla, sitoa ho lumellana le nna, ba re Mahlubi ke batho ba ilng mehleng ea pele ka nako tsa bo Chaka, ba khephoha sechabeng sa Mazulu ka baka la phuso seholo ea Chaka. Taba ena e fokola haholo ka motheo.

Ha Moselekatse a baleha ho Chaka Mahlubi a ne a se a tlotsi maloti a na a bitsoang Drakensberg a le naheng e bitsoang Orange Free State. / Puong ea bona Mahlubi le Mazulu ba batlile ba kopana. Bebeleng ea sesulu ho na le mantsoe ao Mazulu a sa a sebeliseng ha ba bua hohang feela. Mantsoe ao ke mantsoe a supang hore sehlubi ha se pa e tsoileng sezulung. E ne e le puo ka bo sona. Hobane beng ba sona e ne e le sechaba se ipusang.

Sechaba mena sa Mahlubi se ne se ena le Morena o moholo. Meloko ea teng ha re e latella re ea mashomeng a mabedi, le ho feta.

Ke moo re ileng ra arohana kateng ha se hoo nka ho tsebang ke buela holima meloko joale.

Ha batleng ha ka tsebo ea chaba sena ke fumane ho tsoanelia ho tlohela meloko e meng ke hore ho lesa ho bua

3.428

eona mona hobane ke se na tsebo eo ea eona.

Melokong eo ho tla hlaho litsebi tse tlango ho re bolela ka meloko ea tsona, le hore re aroha kae.

Mona ke entse malebaleba a ho ngola seo ke se tseba ka moloko oa heso. Moloko ona moo u lutseng teng mehleng ena ke hona mona Free State le ha Morena e moholo oa ona a se a le Koloni. (Cape Province), Matatiele.

3

Moloko ona oa Mahlubi ha o sana naha ea ona. Naha eo e neng ele ea ona ke eo kajeno Maburu a e nkileng. Ka moraka ba fumana linana tseo ba neng ba ntse ba lutse ho tsona pele Maburu a e tla koano. Ka tsoanelo ha Morena a heso a koppa, kamora lintoa, hore le ona moo ba shileng teng ba fumane ho busa, Maburu a hana, joalo ha re tla ntse re tsoela pele.

Chapter II

Mahlubi Papisong le tse ling lichaba. Liqhaba tsohle tsa batho ba batso litumile hahoholo ka mosa oa tsona, le ka ho ratana. Mahlubi le ona ke batho ba neng ba ratana, ba amohela baeti ba bona hantle. Ho supa lerato la ona re ka utla seo puo ena e se bolelang. Ke polelo ea bona eo ba ene iloeng ke motho ea neng a ithutilemekhoa ea bona. Polelo ere NgaMangele ngele a nzipho zimnyama ku gwayana amahlubi amahlé.

Puo ena ha efetoleloake hore ke batho ba manala a matso ke ho'na ba khoathana. Ba ne ba etsa joalo ha e mong a utloetse 4 lijo hase mang mang homme a sa tate ho sea oa habo. Ona mo khotha hore ba tsamae ba eo fumana bophelo hammoho. Mehleng ena ea tsoelo pele ho atile ho se ratane hare ha liqhaba ho itsepa ho tutile ka matla. Ho nyatsana ho ho holo ho se tsepehi ho atile.

Chapter III

Morena a moloko ona o bitsoang Maraule. Morena ea teng joale ke ea bitsoang Nyandeni Arthur James Utimkhulu. Ke mor'a George Mtimpikulu; eena ke mor'a Moletsane Abraham Mtimpikulu ea ileng a reheloa morena Moletsane oa bataung ka se haeso re 'mitsa Malizane. Misani eo ke mora Msithi. Misithi ke mora Zulu. Zulu ke mora Mafu. Mafu ke mora Mema. Mema ke oa Machaya.

Mafu o ne a e na le basali ba ba raro joale ka lichaba tsa babatso. H_ono ho nyaloa mosali ke sechaba e be mosali eo e ba eena ma-sechaba leha a nyetsoe morao ho ba bang empa ke hona tlung eo ho nong ho lebelloa ngeana ea tla nka setulo sa ntatae.

Ka baka leo Mafu le eena a nyalloa mosali ke sechaba mosadi ke sechaba. Mosali eo a tla a fithla Mafu a se a ena le ba babedli basali.

5. Mosali enoa ke eena eo e leng 'maea Zulu, Zulu ea tsoetseng Msithi, emong ho bona ha hae ho hlahile Jolobe Jolobe eo a tsoala Sutu.

Sutu o holetse lapeng habo Msithi. Ka baka lena le tsebetso ea hae ke moo e neng e kena teng, kwa Mamkonto maea Msithi.

Chapter IV.

Lamla mor'a zulu.

Lamla o shoele ka selemo 1909 kakhoeli ea September, litaba tsena tse latelang li phetoa ke sehloholo sa hae se bitsoang Tsipinare. O reheletsoe Tsipinare oa Barolong.

Ha a tsoela pele lamla o re ha Mafu a eshoe e ne e le ha ba qala hosala balisana morao.

Mohlang oo Zulu a romela leqosa ho Mtimkulu ngoanabo Mafu ho tsebisa Morena ka lefu la ngoanabo, eleng Mafu Eitse ho pihi eo e fihla morena Mtimkulu a re ho leqosa "Tsamaea u re ho Zulu ke utloile 'me kea tla^s seke a mopata eo ngoaneso. O tla patoa ke 'na etsoe ha a e so teebe meetlo ea heso ho pata batho ba baholo hakalo".

Legosa leo ho ba le tlohe moo la kopana le ba reng He! lea shoa lona. Morena o re/kajeno utlilo nka lefa la ntatae o tla ka ntoa te uloma tsebe tsosa morena oa hao, Zulu.

Nakong eena he Zulu o na hahile sebakeng se bitsoang Buffalo River Mzinyathi. Legosa la feela la tsebisa Zulu seo le se utloileng ka batho tseleng.

S.428 Ka eona nako eo ea tlama thoto. Makhoma a ea tsoa ka khohlo e bitsoang ha Bunga (more than 2000 people) setopo se ne se sale se le joalo. Ha ho ea tsebang hore morena Mtimpkulu ona se etse joang. Thoto ea leba maloting ba ha Morena Makotjo.

Mtimpkulu ea ileng a sala a maketse ha zulu a baleha a romela lentsoe ho Mokotjo a re Mokotjo a thuse a tsoare ngeana eo oa hae. A seke a molaea . Ampe a je likhomo eena a mokhutlisetse ho eena. 'ne Mokotho a feela a etsa ka moo Mtimpkulu a buileng ka teng hobane selekane se ne ne tse se le teng mahareng a Motonosi ke hore eo a neng a ipehile morena oa Batlokua le Mafu.

Leha ho le joalo batho ba Mokotjo ba leka ho loana le ho hapa likhomo tsa batho ba Zulu. Homme ba na ba itoanelia homme getellong Mokotjo a a khalemela Batlokua ba hae ntoa ea emisa.

7 Ntoa eo ha e se e emisitse ea ba Zulu a fumana ho haha momoo ho Batlokua. Setsoalle sa eba teng hara Zulu le Mokotjo joaleka ha se ne se ole teng mahareng a Mafu le Motonosi.

Mokotjo ha bophelo ba hae bo neng bo se mogate ka nako eo, a hla a kula ka matla, homme a ba a shoa ka selemo sa 1813, sebakeng se bitsoang Hohobeng. Ona aa ile Hohobeng mono ka ho ea tsoma. Empa ba bang ba re ona a ile ka ho ea thibela lebasa, morena oa bamakhalong hore a seke a nka na ha, eo etsoe e le moo moenae, Machaea a neng a lakatsa ho aha teng.

Batho ba Machaea ba kile ba qosoa ka hore, ke bona ba bolaileng morena Mokotjo, athe ho no ho se joalo, e ne mpa ele bohloko bahae ba khale. Ba getelletseng ka ho mo nka. Setopo sa mokotjo se nkiloe ke Mokhahla ho tloha Hohobeng ho ea Nkoe, phupung ea Marena. Morena Mokotho a siea mhlolohali le bana ba bararo, bashemane ba babedi le ngoanama. Moshemane enoa ke eena Sekonyela oa Batloka. Mhlolohali eena e ne ele Ma-Nthatise.

8

Sekonyela o ile a ea bolla homme le eena a 'na aphe isana hantle le Zulu. A nea Mahlubi ana sebaka sa ho ipusa. A bolella Zulu e ka khona ba phele ka khotso hamoho ba tle ba tsebe ho thusana ho loantsa lira tsa bona.

Ho bila joalo ho fihlela ba nyallana. Ke moo Mahlubi ana a Zulu a ileng a fumana libitso lena leo bohole ba leloko leo ba bitsoang ka lona. Ba bitsoa Maraole, the "r" having a Xhosa or Zulu pronunciation.

Ke lebitso le bolelang mohau. Eitse ha Batlokoa ba bona Mahlubi ana lith.beng tsa bona ea ba bare "Bonang ke ao Mahlubi a bakile mohau thabeng tsa Basotho".

IV

Joale eitse ha chaka a ntse a soebehla lichaba ka lerumo, letsoso leo la tloahala hohle. Litshaba tsa sisinyeha. Sikonyela a hloa loti ho tla moo kajeno eleng naha ea Har ismith. Zulu a sala ka Hochabela ho fihlela Matuoane a fihla a sutuloa ke lifaqane tsa Chaka. Matuoane eo le eena a tla a ntse a sututsana le Morena Mpangazitha.

Zulu ea ba o s a kena Matuoane. Ba e hloa loti ba ba batla fihla hloholonane ka sekhora "Clocolang".

9 Ha ba fihla nokeng ena ba fihla Mpangazitha a lemoo nokeng eo ea Tuks ka seburu hothoe ke Mapediespruit.

Ho kopana ha bona feels ea e ba ntoa ea Marumo. Ka nako eo batho ba Zulu ba ne ba se ba tsoara lithebe, ke hore thebe ea basotho.

Eitse ha e kopana ea ba Mpangazitha a romela banna ho zulu a re "Oe, uena ua Mafu, tlohela re bolotse maqai ana" Ho tloha moo ea tsoarana homme ea hla ea sekamela ka ho oona maqai so a neng a bolela ha Matuoane.

Leha ho le joale Mpangazitha a hloeo ke Matuoane ke ha koano merung. Eitse a le moe moo banna ba hae ba reng "Morena u so re mabele a rona re ka a tlogela a jeoa ke maqai na? Ea nyoloha hape ea Mpangazitha ka lenyelle.

Matuoane a utloa ka Helenyana hore Mpangazitha o tlile.

VII

Ntoa mahareng a Mpangazitha le Matuane tlo tleng ha
 hae Mpangazitha tla kena bosiu. Eitse ha bogala / ho
 hlahisa mafube a meso Mahlubi e Mpangazitha ba etse
 bina pina ena ereng Ba sa ba sa Manxayi ba sa ba sa Manxayi
 Hoo! Ba sa Zivulele zivulele hoo basa.

Le kajeno ena pina ha e binoa ba ea hlokofala ba bina
 ba eona ho senyehi ka lifahlehong ba hopole mohlang oo
 ba hopole nako tseo ba hopole mohlang, ha oang linatla
 tsa bona.

Eare hobane Mahlubi a Mpangazitha a bine pine ba e bina
 ba etsa sakana la nkope metse ya Matuoane o le ka hare
 ba bina ba ntse ba khitlamekoko ka melami makhomo ha a
 utloa molumo a tlola masaka.

Motseng banna ba Mangane ba tsoha bahlaphasela.
 Serame e ne ele se se sooane ele maria, banna b Matuoane
 ba tshoha ba futhumetse empa ha e le ba Mpangazitha ba
 ke noa ke serame hobane ba ne ba tsamaile bosiu kaofela.
 Ka baka lena ntoeng eo ba ha Mpangazitha ba hla ba
 bolaoa sehloho.

Ha tsatsi le futhumala a oa morena e moholo Mpangazitha
 ba molaea ba ha Matuoane ntoa ea feela, sechaba sa qhaleha.

11.

VIII

Zulu he, ka nako ena o na sa ahile Hlohloloane
 eaba Sikonyela o re "Hela wena oa Mafu, boea re be nga
 e le ngoe hobang hothoe Chaka oa tla, Zulu a qenchela
 Hlohloloane hobane a ne a fumana hore naha e ntle e
 ratahang. A ba a etsa Qhobosheane moo holima thaba.

Ea feela ea fihla mekhosi ea Chaka, oa tla homme
 ba fumana a se a itukisitse banna le makhomo ba ne ba se
 ba hloele thaba, ba le qhobosheaneng ea bona. Maohaka
 ha a fihla a potapota thaba eo a ~~hlohlolo~~ hloeo ho fumana
 khoro e hlollang ka holimo. Ha ba hlotsoe ho hloeo thaba
 ea ba ba besa mollo ba besa linama t.a bona ba ja.

S.428. Hoba re rapame letatsi ea kopana. Maraule a hla a theoha ka holimo ba betsa Machaka ka majoe. Bengali ba thiba ka mekoko, ba khutlela morao ba re enje ngene nodliwa yizinja zenu.

12

Ho tloha moo Mechakaea / kutlela morao ea robala. Ka le latelang e sa le hosasa ea tshoha Mechaka homme ea re hoba tsatsi le futhumale ha tloha molaoli oa bona homme a tsamaea a ntse a kena ka makhutla ho potoloha thaba. Eitse hoba a fihla mo a tlohileng teng ea phahama ka hohle ntoa ho hloa thaba.

Maraole a heso a ne a se a lokisitse majoe a maholo. Majoe ana a thatoa 'me thuso ea e ba sieo hobane ha lejoe le etla Mechaka e ne e haholoha, e re ha le feta e kopane Mechaka e entse hoo hofihlela e b e fihla likhorong.

Maraole a itse a re a bona ea be se e hloele thaba Mechaka ba bang ba bao ba neng ba thibile likhoro ba ile ba fokola homme Mechaka ea fumana ho kena le ho hloa. Ka khoroana e ngoe.

Ebile moo basali ba bahlankana ba bacha le banna ba baholo le baroetsa le banana ba theohang thabeng ba habile moo monyetsetlenyana o sa leng teng. Ba bangata ba fumana ho tsoa.

Ke ha ba tla ikemisetsa ho ea ho Sikonyela, ke hore bona bana ba heso ba ha Zulu.

Pele ba tsoela pele tseleny ea bona ba khutlile ho tla bona hore moo thabeng Mechaka e setse e e tsa joang.

13. Ruri ba fumana hore Chaka u sitesi leloala le tsilo.

Ke moo Zulu le eena a ileng a shoela teng. Lithoko tsa Zulu ka Mafu:- Ngu-Bandla lika Phungabi, u-Zul'aka ngakanani, naze luthini lomkhonto u ya hlala. U-Mzombi welizwe linje ngomnyama uSondindindi ngo lundi. u-Mabadla Mancinane abukwa ngokwesabeka uMphambani owaphambana nenyanga nelanga umlotsh'omde wase Nandleni.

S.454 Qhobosheaneng ena ea Zulu e bitsoang Hloholobane setopo se ne se robetse holimo se seng se ne se robetse holimo se seng. Ao! a feela Maraole a matle. Ea ileng a fumana a phela hara bongata boo ba litopo ke leseanyana le ileng la fumana le ntse le robetse pela 'ma lona ea shoeleng le ntse le anya. Ba le nka ba theoha le lona ho ea ho Sikonyela eo a ileng a ba amohela a ba bea sebakeng seo ho kopanang noka ea Motsoetse le Lithane. Ka leboea ho thaba eo ea Ficksburg.

14 Ha ke se lebale ho pheta hore ntoang ena mor'a zulu o ile a phonyoha. Lebitso la hae e ne ele Msithi. Ka nako eo ene ele ha e le Moshemane ea lemo lihlano. Eitse ha h balehuoa likhaitseli tsa hae tsa mo phamola tsa ea ka ena li mo nketsi holimo.

Sikonyela a ba bea hona moo he ke seo kajeno hona le tsimo ea lifate e bitsoang Impraand. Ho bile ho na le seliba se bitsoang Sertfontein. "ehleng eo seliba sena ho no hothoe ke ha Bhabhabho. Ke moo eitaeng hoba ba ahe banna ba re ho bolotsoe bashemane Msithi a tle a nke setulo sa Ntatae sa Borena. Ha e ba joalo ba bolotsoa bashemane Msithi ha a se a beuoe borena a se busa chaba seo sa ntatae a ntse a le ka tlasa Sikonyela ho fihlela sikonyela a qhaloa ke Moshoeshoe. Ka ntoa ea Moshoeshoe le Sikonyela Msithi a ea kena seforong eo se ka holimo ho tsimo ea Impraand a ea kena teng hammoho le sechaba sa hae.

15. O ile a tla tsuoas moo ke morena Moshoeshoe ka mora ntoa eo. Morena Moshoeshoe a bolela ha le eena a sa je batho a ntse a intsoanelo le Sikonyela. Msithi ha a utloa mantsoe ana a ba a tsoa ka seforong seo, a inohela ho morena Molapo.

Morena Molapo a re Msithi a boela matlung a hae, eena le batho ba hae, o lutse moo he Msithi ho fihlela ntoa ea Segiti e bitsoang ea bobeli ea Maburu le Basotho (1865-1868).

•.454. Molapo ke ha a tsebisa Msithi hore a theohe ba ea kopana ha Mhlongacala hobane Maburu a ne a se a le Mabulela (Name of Place) Msithi a feels a theoha ho ea ntoeng.

Molaoli oa ntoe e ne ele Makotokoa. Ntoe eo ea hla ea ba emela, ea ba sututsa ho fihlela e ba tselisa Mohokuri.

(Caledon River) Ke moo Msithi a ileng a nkela hae. Ha a fihla ea ba ho halikoa lipabi a tloha ka likhomo le

bana, a tsela noka ho ea loting. Sechaba sohle sa Moshoeshoe sa phutheha ho leba Loti g. Ka morao ho so ho echa metse Lira li se li kene Msithi a hloa Loti ha utloahala hore morena Molapo o nehetse. Ha utloahala le hore Jan Fick ha ana taba le batho ba Sikonyela o mpa a loana le batho ba Moshoeshe.

16. Batho ba Sikonyela ba khutlela moetseng ea bona. Le tsa Msithi ea ba liema li fula hobane a ne a ahisane le Sikonyela. Empa eitse ha makhomo a ntse a feta, eleng a batho ba Sikonyela ba bolella Msithi hore a seke a fulisa a mpe a khanne makhomo hobane Maburu a fhlile. Msithi ke ha a re "Le rona re tlide" Shoalane ha tsoara sa theoha sechaba sa Msithi ho khutlela morao ho Maburu.

Msithi a se bokella seo sa hae sechaba a se tsebisa hore a se a ea inneela ho Maburu. Ke moo a ileng a ntsa mora ngoanabo ea bitsoang Madlabe mora Mbangeni. Eaba ore "Maraole tsebang ka hona ke ntsa enoa nguanaka hore a eo bolaoa ke Maburu." A tsoa he le banna ba se ba nkili lesela le lesou. Ba tamaile ba ea kena ha Jan Fick ha bosiu bo esa Sekanse se ne se le mane thoteng ea likhakeng moo kanejo eleng motse oa ha Leshoele. Jan Fick a ba amohela ka khotsa. A ba are ba bolelle Msithi hore a mo amohetse ka khotsa, lehore o tla mo fa naha eo eena le batho ba ba hae ba tlang ho aha ho eona.

Ho sebelisa mantsoe a tsoeleng ho eena "E eang le re Msithi boele lithakong tsa hae homne a ntse banna ho tla thusa ntoeng."

S.45# Msithi a feela a etsa joalo. O bile moo Makoatlane ho fehlela ntoa e ba e lala. Ho feleng Jan Fick tsepiso ea hae ea naha.

Jan Fick a re Msithi a arole batho ba hae, ba ee le mapolasi ba ahe le Maburu, ha e le Msithi eena ha thoe e eo lula polasing ea Jan Fick e Tekoe seterekeng sa Senekal moo Basotho ba neng ba re ke Majoe Masoeu.

O bile moo he Msithi le sehlotsoana sa hae sa batho ba setseeng bengata bo se bo qhalane bo ile le mapolasi a maburu.

IX Lefu la Msithi.

Lefu la hae joaleka Mafu a ba bangata ba mehleng eo le ile la tlisa pelaelo ho batho ba hae. Pele ke tsoela pele ke tsoanelo ho hlahisa hore Msithi le eena o na a ena le basali ba bangata.

Joale tlung ea mosali oa sechaba ho hlahile Mshemane ea ileng a reoa libitso la Mlizani ea reheletsoeng Moletsane oa Bataung. Moena'e e ne e le Jerry. "a ene le khaitseli ea bona e bitsoang Mruyisi.

Msithi o lutse polasing ena ea Jan Fick ho fihlela aba shela teng batho ba hae ba ile ka mapolasi.

Hoba ashoe, batho ba hae ba qhalanelo ruri le bao ba neng ba lutse le eena ba tloha ba sa fumana lefatse leo ba neng ba tsepisitsoe lona ke morena Jan fick. Ba na ba neng ba setse le Msithi polasing ea Jan Fick ba tloha ba ea aha moo kajeno e leng Sebereke sa Lindley.

Moletsane eo rona re reng ke Mlizane mora Msithi a nka setulo sa ntatae empa e le ho sa thuseng letho hobane na ha e se ele ea Makhoa. Makhooa ha a ka a mo nka joaleka morena oa bona, joale re tla bona ka moo liketsao tsa bona li pakang ka teng. / Moletsane a haha moo le eena a sebeletsa Maburu. O ile a ba le Mora. Lebitso le hae ele George Mosali oa Moletsane ene ele Ma-Mbongwe. Marsole a mangata a ne a sa mo rate ka hore ba re ha se oa mali a borena.

S.45. Le ha ho le joale e bile mosadi oa sechaba ea ileng a kena hae ka mokhoa oa sechaba sa Maraole.

Maraole a ne a sa tsebe ho shubelisa basali ba bona ba ne ba tlisoa. E ne e ba mokete o moholo o nong o bitsoa ukubaca. Le kajeno mokete ona o ntse o etsoa ke batho bana ba bitsoang Maraole.

XIII

Ke ne ke hopotse ho pheta se seng ka lefu la Msithi. Leo ba bangata ba ileng ba le nka hoaleka lefu le tlisitsoeng ke boloi.

Ha a tla kula o ne a ntse a hahile polasing ea Jan Fick eaba ka tsatsi le leng o tschela khotla h joaleka mehla. Hona moo khatla ho no ho le teng bashemane ba babedi. E mong e ne e le mora oa hae ea bitsoang Jerry.

Morena ha a lutse tulong sa hae bashemane bona ba nte ba besa mollog a bona pono. Pono eo e lle ea bonca ke eena/feela. Bashemane ba ile ba tsoaea hore morena o talimile ho hong hobane ba bone e sale a sheba nga e le ngoe feela nako e telele.

Qetellong eaba o bitsa Jerry ore, "Jerry epolla ntho eo mono" Arialo a supa molamu. Eaba mora oa hae a etsa jaalo. Ha hlaho ntjanyana e nyane, ke hore lelinskyane la ntja. Ea hlaho e shoele. Taba ena kapa ketso ena ea hla eaba ketso ea moloi eo ho bonahalang ho o tlilemo bosiu. A sebetsa mosebetsi oo a ba a qeta. A ikela a sa bonce. H tloha moo eaba Morena o taela hore ntjanyanae eo lahloa. Eaba ke ho feela ha puo. Ha a ka a hlola a bula molomo oa hae ho fihlela a e shoa. Ebile ha a ha a ka a kula nako e telele ho tloha mohlang oo o kutse nako e kutsoanyane a ikela.

Mohlang a shcang ha bitsoa batho bohle homme ha tla le tsona ~~biganak~~ lingaka tsa morena. Sechaba sa lulisoa hantle sa etsa lesakana la nkope empa se lutse fatse.

Ba kena batho ba baholo lingaka ba kena ba khabile ba le mehatla ea likhomo ba tlilo batla moloi.

~~5454~~ Ba tlala ka hara lesaka leo le neng/le net. oe ke batho. Ba
 21 tlolaka ba etsa ntho li hana ho fela. Ba supa koana le
 koana ka marumo, ho fihlela ba emisa e mong oa baloi.

Ba pheta hape ba tlolaka ho fihlela ba emisa oa bobedi
 batho bana ba babedi ba emisitsoeng e ne e le bana ba
 motho.

Homme lumellano ea e ba hore ba bolaoe ho tloha moo
 ba lelekisoa ke sechaba ba tjekiletsoa ka melamu baloi ba
 baleha ba ikakhela ka hara serapa sa lekhooa lekhooa la
 ba kopela mohau.

Ke hona mona moo re bonang kholo ea batho bana
 lingakeng lentsoe la ngaka ho bona ke nnete.

XIII

Moletsane ha a ~~met~~ ntse a hahile moo Lindley a romele
 mora oa hae e moholo sekolong. Motseare ha mora a le sekolong
 ho no ho lisa eena ka sebele. O na a lisa nku tsa leburu
 leo a neng a hahile ha lona. A tloha a hluoa haholo ke
 eo mong a hae. Ho thoe e ne re motseare a ha lisitse
 linku le tie leburu leo le mo jahelle ka pitsi. Le re
 Moletsane u tlhela linku le kena masimong. Ho no ho se
 22 linku tse kenang / masimong lebaka le ne le boleloa
 ke monghali, la hore eo Moletsane o rometse mora sekolong.
 O rata homo etsa lekhooa. Taba ena ea hla ea lula morena
 hampenyana hoo a bileng a hopola sechaba oa ntatae.
 A raoha ke hona a ea ho Maraole ao ka nako ena a neng
 a se a phatlaletse le lipolasi tsa makhoa a kopa thuso
 ho sechaba are sechaba se mo rekele naha moo a ka phomolang
 t ng, a hlahisa ho sechaba ka moo bophelo ba hae bo seng
 bo fokola ka teng. Sechaba sa Maraole sa ntsa koleke. Ha
 batleloa morena /ha. Banna ba ntsa likhomo ba ntsa
 lipere, ba ntsa chelete. Eaba ho khethoa banna ba itseng
 ea le morena ho ea batla naha e rekisoang. Ba tsamaile
 ba feta Witzieshoeka ho tloha moo ba ea kena Edend ale
 eitse hobane moletsane a fihle ho bona eaba bare "Ngoang
 morena re ke ke ke ra moamohela mona. Rea u tsaba ua re

S.428 → Re ke ke ra u amohela h^yobane lefatse lena ke la batho,
23 leo ba itheketseng lona aku fetele pele Matatiele moo re
utloang ho thoe naha e teng e rekisoang.

Ba feta ba fihla Kokstad moo ho nong ho ena le Magistrate
Mgistrata a re "Lefatse ha le sa leo le o o fanang
ka lona. Le ka gumana naha e rekoang feela." Eaba
Migistrata o ba nea mapolesa a ba felehetsang ho ea
Matatiele. Eitse hoba ba fihle / Police Camp Matatiele
ba neoa mapolesa ho ea ba bontsa naha e rekisoang.

Ba e bona naha eo ea ba khahla. Eaba ba ntsa chalete
e ka bang mashone a mahlano a liponto ho e beheletsa hore
ho se ke haeba lea e nkang ka mora moo.

Ha ele bona ba khutlala morao Free State, ba fihla
ba phutha banna homme ba ba phetela ka leeto la bona le
letle, le ka naha eo ba e boneng.

Banna ba thabela taba tsena eaba koleke e tsoa ka
matla, hape ke rata hore nke ke hlahise mona hore
koleke ena e ne e etsoa bosiu. Esita le tsona lipitso
li ne li tsoaroa bosiu he makhoa a robetse hobane morero
ona o/no o ka ba utloisa bohloko ka ha ba ne ba sa batle
ha batho bana ba ka ba tloha ho bona ba tlohela mosebetsi
oa bona kherehloa.

Tsohle tse ntsiteoeng tsa 'na tsa romeloa hona Matatiele
ho fihlela ho bo ho sala molato o monyanyane holima nahaeo.
Ba e rea libitso la Willeary Moletsane a fumana molaetsa
o reng joale a tle a tlo lula naheng eo a 'ne a leme
a lokise le moo ho hlokehlang. Ea ba oa theoha he Moletsane
ho ea teng. Nala ena e ne e rekwa hotho ke Moo Morena le
Bana ba hae ke hore sechaba sa hae ba tlang ho ea phela
teng ha ba ikutloa ba khathetsi ke mosebetsi oa maburu.

Mohlang a tlohang ho tlohile eena Moletsane le Moenae
le Mochange le ngoanabo ea bitsoang Singeni. Bongata ba
re morena a tsamae a eo fihla naheng bo tla 'ne ho latele.

Morena ha a se a le koana Willeary farm Matatiele ba
bang ba 'na ba tlohela Maburu ba ea teng ho fihlela e be

S 428

K 31/27

S.454 e e ba letsoejana la batho.

25

Moletsane a botsoa hore ke ka bakang eena a lulang polasing le batho ba bangata eaba oa ba hhalosetsa ka moo batho ba eleng batho ba ntatae ka/teng homme le ecna e seng e le morena oa sona kateng. Ha ba fihla mono o ne e le ka selemo sa 1896. Ba ile ba sebetsa banna bano naheng ea bona encha ho fihlela ba qetela theko ea eona. Ke moo ho ntsitsoeng lengolo la na ha le ngotsoe ke monna a le mong feela eona hloho ea sechaba eleng Morena Moletsane,

Ke moo ho lutseng moo ka khotso ho fihlela molao o e ba boima holimo bona. Ba bang ba 'na ba qhaleha ka ho se utloisisi bolulo ba moo. Ba ikela ho marena a mang moo ba neng ba se ba entse setsoale le ba bang ka ho nyallana.

XIV

Morena Molet ane e shoele ka selemo sa 1936. Mora oa hae e moholo George o hlokahetse pele ho ntatae. Ha Moletsane a hlokahala o siile lengolo leo makhooa bareng k2 "Will" lengolo lena le ngotsoe hore setloholosa hae Arthu James Nyandeni Mtinkulu e be eena ea pusang na ha eo homme batho bona ba 'ne ba lule mo polasing ba se ba ntsioa.

26

Taba ena ea belaetsa ba bang ba bana ba Moletsane ho fihlela ba tseka hore le bona mabitso a bona a hlahe lengolong lena tseko ea bona ea hla ea atleha hobane lefatse leo/ ho ile ha lumelloana hore le seo linahanyana tse nyenyae ho lekana bana bohle ba monna moholo.

Tsena tsohle tseo ke tsoang ho liphetsa ke re li tsoa e tsahala Willeary ka mora lefu la Moletsane ke tseo ke li boneng ka mahlo. Willeary moo ke haeso 'na ke setloholosa Singeni ngoanabo Moletsane ka matlo.

Hape ke ne ke rata ho ka hlahisa taba e ngoe mona e mabapi le Sutu oe ke seng ke kile ka bua ka ena hona bakeng tse tsoa feta. Sutu eo Ntatae le Ntata Msithi e neng ele bana ba monna o holetse ka lapeng habo Msithi.

Tsebetso ea hae e ile ea 'na ea kens hona moo
 habo Msithi ho no ho batla ho se morero o feng kapa o feng
 o ka phet oang Sutu a le sieo. Taba e tsebahalang haholo
 ke ea mohlang batho ba ha Antereke eo e neng ele Morenaca
 ba ha Dlomo ba tlileng ho tla batla morali oa Msithi, ea
 bitsoang Mruyise. Mohlang oo hoba ba fihla bao ba ha
 Antereke eaba Msithi o romela hore Suthu a tle morerong
 oo.

27

Suthu o ne a se hol hoo c neng ~~aa~~ tsamaeloa nako e
 telele, feela eitse hoba morongoa/a khutle e itulela Sutu.
 Morena Msithi a boela a romela motho hape hore Suthu
 ho engoe ka atla. Morero oa oa hlola ho tsoela pele
 ha morena Suthu a le sieo.

Banna ba boela ba re morena Msithi a romele hape.
 Ha Msithi e netse joalo eaba Suthu oa tla.
 Ha a fihla a seke a bua mohale e moholo a fihla a lula
 fatse, bannba ba mo phetela morero oa ba ha Dlomo ba
 tlileng ka ona moo moreneng.

Suthu ha a utloa litaba tseo a ema, a la la kobo fatse
 a re "Pele, ke araba taba tse na ka rata gore ke
 le bale maqeba ao ke nang le ona meleng mona. Monna a tlola
 a bala maqeba ao, eaba a raba Suthu, o re "Nka seke ka
 ntsa morali oa ka maqeba ~~ana=he=tse=na~~ ka moisa lireng tseo
 ke gumaneng maqeba ana ho tsona." Morali enoa oa ka a
 ka mpa a nkuoa ke enoa molisana oa manemane a ka".
 Ha a rialo a supa ho e mong wa mohlanka oa morena
 ea bitsoang "Chelete" hore a mpe a nyalle eo morali oa
 hae, e leng morali oa morena Msithi. Ba hloloa bao ba
 ha Antereke ba khutlela hae ba khanna khomo tse ba neng
 ba tlile ba li khanna.

28

O na a re a ke ke a ba nea morali oa hae hobane o ne a
 loane lintoa tse ngata le bona batho bano. Ka mohlomong
 a ithoka a re : "Ijozana elindakandakana,

Ungedi wenvobo zakwa
 Matuwane."

END, S. 428.